АЛТЫННЬЫ 15—18 КҮННЭРИГЭР УЛУУСКА УҺУЛУЧЧУЛААХ ТРЕНЕР, ПЕДАГОГ Д. П. КОРКИН ТӨРӨӨБҮТЭ 70 СЫЛА БЭЛИЭТЭНЭР

САНА ОЛОХ

ЧУРАПЧЫ УЛУУҺУН ХАҺЫАТА

ХАҺЫАТ 1931 СЫЛ АЛТЫННЬЫ КҮНҮТТЭН ТАХСАР

№ 114 (8375). 1998 сыл алтынньы 15 күнэ. Чэппэр. Сыаната—1 солк. 10 харчы.

Александр Иванов үрүг комүс медаллары ылаллар саха тустуутун үрдүк чыпчаалга таһаарбыттара.

1977 сыллаахха Дмитрий Петрович үрдүкү спортивнай маастарыстыбаҕа оскуолатын уонна Саха АССР старшай тренеринэн ананан Дьокуускайга көспүтэ.

Уһулуччулаах тренер, педагог Д. П. Коркин 1984 с. ыарахан ыарыыттан күн сиригэр барбыта.

Д. П. КОРКИН 1928 сыл бэлэҕин ыйын 5 күнүгэр Чурапчы оройуонун Кытаанах нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Оҕо саҕа сэрии мар сылларыгар ааспыта. Кыра эрдэҕиттэн балтылаах бырааттын кытта чорон тулаах хаалаллар, кини аймахтарыгар питилээ барбыта. Ыксыс кылаабы бүтэрэр күһүнүгэр дьонун кытта күүс оттуһан хоту көһөрүллүбүтэ.

1952—1956 сылларга Герцен аатынан Ленинград педагогическай институтугар үөрэммитэ. Үөрэнэр кэмигэр бэйэ сылга самбоҕа дьарыктанан баран көҥүл тустууга уонна самбоҕа I разрядка толорбута. Маны таһынан Ленинград куорат чемпионунан, Бүтүн Союзтааҕы «Урожай» ДСО иккис призерунан буолбута.

Дойдутугар эргиллэн кэлэн, Ольоҕуйуу сэттэ кылаастаах оскуолатыгар үлэҕэ анаммыта. Манна үлэлэрин бастакы күннэриттэн эдэр киһи куруһуо тыын уонна литературатын үөрүүталын, директорын үөрэх чаһыгар солбуһааччыны үлэлэрин толороруун таһынан уолаттары көҥүл тустууга дьарыктаан барбыта, 12 кэтэһиччи сытар оройуон кинигэтэ күн ахсын сатыы сылдьан тустуу секциятын үлэлэппитэ.

Эһиилги сылыгар Чурапчы салаатын үрдүк көһөн кэлэн Дмитрий Петрович тустууктарга дьарыктаналларыгар анал спортивнай снарядтары оногорбута. СССР чемпионнара В. Карпов, А. Ермолаев,

ОЛОҔУН ОНГКУЛЛАРА

П. Шестаков, А. Матвеев, Н. Федосеев, С. Морфунов буһан-хатан тахсыбыттара.

Кыайыы өрөгөйө Коркинга 1972 сыллаахха кэлбитэ. Кини питиллээччилэ Роман Дмитриев СССР сүүмэрдэммит хамаандатыгар киирэн Мүнхенгэ буолбут Олимпийскай оонньууларга чемпион аатын ылбыта. 1976 сыллаахха Монреальга буолбут Олимпийскай оонньууларга Павел Пинигин кыһыл комүс,

МАННА ҮӨРЭНЭР, ҮЛЭЛИИР—ҮРДҮК ЧИЭС, ЭППИЭТИНЭС

СССР, РСФСР, Саха АССР үтүөлээх тренерэ, СР үтүөлээх үөрүтэлэ, Октябрьскай Революция уонна Знака» орденнар кавалердара, Саха сиригэр үөскүү тустуу сайдыытыгар, саха аата аан дойдуга аатгыларыгар уһулуччу үтүөлээх, сүүһүнэн ааҕыллар чэлүү тустууктар аҕалаатар аҕалара, улуу тренер талааныаах педагог Дмитрий Петрович КОРКИН төрүттэбит оскуолата 32 сыл устата спорт арааһынарыгар кэлэр кэнчээри ыччаты уһуйан, үрдүк көрдөрүүлэри ситиһэн, аатын республикаҕа эрэ буолбакка, бүтүн Россияҕа, Европаҕа, аан дойдуга аатта. Бу улахан кирбиини ситиһэрбитигэр маҥнайгы үктэлэн туруорбут, бастакы укулааты уурбут, тэрээһ, убаастабыллаах тылларынан ахтар кинибит Дмитрий Петрович Коркин быйыл төрөөбүтэ 70 сыһыан туолар үбүлүөйүгэр аналлаах дьаһалларга кыттыы көрө көлбит чугастан-ыраахтан чуоҕуспут күндү ааныттарбытыгар, бинир дойдулаахтарбытыгар киэн тэриллибит оскуолатын биллиҥиги үлэтин-хамнаһын, ситиһиилэрин туһунан кылгастык билиһиннэрэбит.

Ааспыт 1997—1998 сс. үөрэх дьылын биһиги оскуолабытыгар 403 оҕо түмүктээбиттэн I—II кылаастары 62, V—IX кылаастары 238, X—XI кылаастары 103 оҕо бүтэрдилэр. Үөрэҕи биллэ 99 бырыһыанна тэҥнэстэ, 21 оҕо туйгун, 170 оҕо «4»-э уонна сыаналарга үөрэннилэр.

XI кылааска үөрэҕи 50 оҕо түмүктээбиттэн Таня Захарова кыһыл көмүс, Таня Толстоухова үрүг көмүс медалларынан бүтэрдилэр. Бу выпускниктартан 21 оҕо түттарсан араас үрдүк үөрэхтэргэ киирэрэ чинэстилэр. Оҥ курдук, 6 оҕо кини ВУЗ-тарга, 3 оҕо Дьокуускайдааҕы тыа хаһаайыстыбатын академиятыгар, 15 оҕо СГУ-га киирэн студент буоллулар.

Оскуола араас таһымнаах олимпиадаларга кыттан ситиһиилэрдэниэ. Хомойбур, ааспыт үөрэх дьылыгар географияҕа, историяҕа, английскай, французскай тылдар олимпиадаларыгар I, иккис тылгар, биэнсийҕэ, математикаҕа II миэстэлэр буолары, Пресидент ситимигэр киирэр гимназиялар региональнай олимпиадаларыгар английскай тылга II миэстэни (учуутал Абрамова А. С., Дьячковская Т. И.), историяҕа II миэстэни (учуутал Егоров Е. Т.), физикаҕа III миэстэни (учуутал Яковлев Г. И.) ылбыттара.

Республикатааҕы «Дьоҕур» общество иһинэн ыытыллыбыт VII, VIII, XI кылаастар үөрэнээччилэриттэн история олимпиадатыгар Артур Гаврильев II, Маша Лукина III, политологияҕа Костя Постников IV, саха тылыгар уонна литературатыгар Маша Лукина III миэстэлэри ылбыттара.

Маны таһынан бэйэни оскуолабыт базатыгар биологияҕа, химияҕа, физикаҕа Соросовскай олимпиада ыытыллыбыта.

Ааспыт үөрэх дьылыгар аан бастаан рейтинговай системанан кылаас бастыҥнарын, оону таһынан предметтэригэр бастыҥнары быһаарыыта киирдибит.

1996—1997 сс. үөрэх дьылыттан начальнай кылаас учуутала А. Н. Гуляева «Эльконин—Давыдов сайыннарыылаах үөрэҕин системалаахтык, уолаан үөрэтиигэ технологиятыгар дьүөрэлээн үлэлэтэ, онон төгүлүн улууска экспериментальнай миэнэ ыйыллыбыта. Алын сүһүөх кылаастарга Занков үөрэтэр систематын киллэрэн үлэлээн эрэбит. Бу технологияны олохтоох киллэриигэ коллективы кытта Күндэ Дьокуускайдааҕы кини салаалаччыта А. И. Макарова үлэлэһэр. Кини биһиэхэ теоретическайдаҕа, практическайдаҕа да оттуһан үлэх көмөнү оҥорор. Учууталларбыт бу технологияҕа Тюменьскай уобалас Лангепас куоратыгар, Красноярскайга Норильскайга курстарга сылдьан, опыт атастаһан кэлэллэр.

Биһиэхэ 1996 сылтан Учууталлар идэлэрин үрдэтэр институт филиала аһыллыбыта.

Оҕолор дьоҕурдарынан, бэҕаларынан, иҥ кыахтарынан көрөн эбии дьарыктары сыллата хас биирдии учуутал туһулаан тэрийэн ыытарын ситистибит, бу үтүө үгэскэ кубулуйбутуттан үөрэбит.

СПОРТ. Биһиги оскуолабыт 4 спортивнай салаанан оҕолору дьарыктыыр. Элбэх сыл Чурапчы спорда сайдарыгар сыраһаһан үлэлээбит тренердэрбит үлэлэрин түмүгэ кинилэр ыытээччилэрин ситиһиилэриттэн биллиһиннэрэр көстөр. 1995—1998 сс. үөрэх дьылын спортивнай ситиһиилэриттэн биллиһиннэрэр буоллахха, Захаров К. Н. старшай тренердээх көҥүл тустуугa салаа оҕолоруттан 53 үөрэнээччи республика призердарынан, 17 оҕо республика чемпионнарынан, 16-лара Дальнай Восток уонна Сибинр зонатын призердарынан, 6-лара чемпионнарынан буолары ситиспиттэрэ. Россия призердарынан 8, Россия чемпионнарынан 3 оҕо буолбуттара. Кинилэр истэригэр Ваня Друзьянов уонна Стас Захаров Россияҕа чемпионнаан оскуолабыт аатын өссө төгүл ааттаппыттара. Иосиф Корнилов 1997 с. кыра саастаах оҕолорго Россияҕа II миэстэни ылбыта.

Сүүкэн ситиһиилэри Кычкин Н. П. салайааччылаах дуобат салаатын оҕолоро ааллылар: 38 оҕо республика призердарынан, 33 оҕо чемпионнарынан, Россия чемпионнарынан, призердарынан 49 төгүл буолбуттара. Дуобатчыттар 18 төгүл аан дойду призердарын, 17 төгүл чемпионнарын ааттарын ылары ситиспиттэрэ. Маны тэҥэ «Дьикти дуобат» республикаҕа бастыыр иһин уонна бүтүн Россиятааҕы, оону тэҥэ Россия кубогар күрэхтэһиилэргэ хамаандаһан бастаабыттара. Биһиги оскуолабыт шахускинта, саҕалартан бастакы аан дойдутааҕы гроссмейстер аатын ылбыт Гаврил Колесов өссө оскуолаҕа үөрэнэр сылыгар аан дойдута оҕолорго икки төгүл I миэстэни ылары ситиспитэ. Кэлин улахан дьонтон аан дойдута икки төгүл чемпион буолан, аан дойдутааҕы кылаастаах гроссмейстер аатын ылбыта.

Маны таһынан эмиэ биир кэлэ туттар дуобатчыныт Маша Богизова—оҕолорго республика, аан дойду чемпиона, Сереэка Новгородов—республика чемпиона. Бу үс ааттаммыт үөрэнээччилэрбит «Барҕарыы» фонд стипендиаттарынан буоллулар. Дуобатчыттарбыт субу соторутаааҕыта аҕан өссө биир үөрүүлээх сонуну аҕаллылар: Сочи куораҥа ыытыллыбыт аан дойдутааҕы күрэхтэһиигэ кыттан Ира Платонова уонна Виталий Монастырев аан дойду чемпионнарын дипломаларын, медалларын кэтэр чэпкэ тигистилэр. Мотя Ноговицына, Лүбэ Постникова, Ваня Монастырев II, Стена Данилов IV миэстэлэргэ тахсаннар, М. Н. Бырдыныырова, Н. Н. Кычкин тренер быһыытынан үрдүк маастарыстыбаларын, таһымнарын кэлин эйгэҕэ өссө төгүл дакаастаппыттара. Дуобатчыттар бу кылаайыларын Д. П. Коркин үбүлүөйүн 70 сылыгар анаатылар.

Чэпчэки атлетикаҕа оҕолору биллиилээх марафонец Нохтуевскай Г. Ф. дьарыктыыр. Бу салаа сүүрүктэритэн республика призердарынан 52, чемпионнарынан 37, Дальнай Восток уонна Сибинр зонатын призердарынан 10, чемпионнарынан 3 оҕо буоллулар. Дьокуускайга ыытыллыбыт норуоттар икки ардыларынааҕы күрэхтэһиигэ 1 оҕо чемпион, 2 оҕо призер буолан барыбытын үөрүүлэр. Сүүрүктэр хамаандаһан республикаҕа бастыыр иһин күрэхтэһиигэ, «Саха сирэ» хаһыат биринһигэр республикатааҕы кросска I миэстэ буолан, кылайы өрөгөйүн билбиттэрэ.

Стасова Т. С. старшай тренердээх оҕуһаан ыытыы салаатын спортсменнарын 11 оҕо республика чемпионнатыгар бастаан тураллар, кинилэртэн түөрткэрэ Дальнай Восток уонна Сибинр зонатын призердарынан, иккилэрэ Россия чемпионнарынан, сэттэ оҕо Россия призердарынан буолбуттара.

(Бүтүүтүн 4 стр. көр).

КИНИЛИИН МЭЛДЬИТИН ЭДЭР СААС...

XXII ОЛИМПИЙСКАЙ ООННЬУУЛАРЫ КӨРСӨ

Этиллибит тыл эппиэттээх

Аасыт Олимпиада кэнниттэн Павел Пинигин, Роман Дмитриев дойдуларыгар кэлэ сылдьан бэйэлэрин ыалдьааччыларын сүүрбэ икки Олимпийскай оонньууларга кыттар туһугар бары күүстэрин ууруох буолан үөрдүбүттэрэ. Бу тыл кинилэри элбэххэ мобилизациялыыра: спортивнай маастарыстыбаны, моральнай, волевой бэлэми айымньылаахтык, мындырдык сайыннарыыны, тохтоло суох үрдэтиини, кытаанах спортивнай режими модьуйара.

Бүгүн, түөрт сыл сыралаах үлэ кэнниттэн, биһиги уолаттарбыт Советскай Союз сүүмэрдэммит хамаандатыгар мангнайгы нүөмэр буолар иһин сыралаах үлэлэрин хоттоннотохторуна, этиллибит тылы толорор туһугар дьулуурдаахтык дьарыктаммыттарын бэлиэтиир наадалаах.

Тустууга сүүрүйээччилэр Роман Дмитриев Олимпиада үрдүк чыпчаалыгар уон икки сыллаах сыралданнаах айаныы барда билэбит. Билигин үһүс Олимпиадата сүбү кэлэн турар. Роман Дмитриев бастакы нүөмэр буолан Союз сүүмэрдэммит хамаандатыгар киирэн соптоох толору спортивнай бэлэмнээх бөҕөс. Олимпиадаҕа кыттарын эбэтэр кыттыбатын туһунан боппуруоска сааралалааһын бу кэмҥэ икки тобис-тон бөҕөстөр бааллара үөскээбиттэ. Ити—Романы кыттара москвич С. Корнилаев, бу бөҕөс аан дойду 1978, 1979 сыллардаах чемпиона, Р. Дмитриевы хотон турардаах, атын биир да кыыһа баһыйтара илик. Арай Союз Олимпиада инниннээҕи чемпионатыгар Романтан хоттордубута. Билигин сүүмэрдиир сбор кэмигэр бу икки бөҕөс олох тэҥҥэ туһунуулар. Онон Роман Олимпиадаҕа киирбитэрин да иһин эмит тылын толордо диир биһиги толору кыахтаахпыт. Хайалара да киирэр түбэлтэтигэр бу кэмҥэ Олимпиада кыһыл көмүс медалын хаһааныныан буолара саарбаҕа суох.

Оттон Павел Пинигин, урут да эппиппит курдук, бэйэтин кэмигэр атыттартан биллэр ордуктара. Олимпийскай оонньууларга бэлэмниир сборга киниин кытары Эльбрус Короев, Г. Макасарашвили сырыттылар. Кинилэр үөрэх баар—Павел 69 кг-тан 74 кг-га өрө тахсан баран утарылаһааччыларыгар күүһүнэн уоҕунан баһыйтарбат буолан. Ол Павел бу кэмҥэ бэлэмэ ордук табыллар, психологическай отту-нэн сылайбатын кэрэһэлиир. Сбордар кэмигэр уоһа ааттаммыт икки бөҕөс ордуктара көстүбэтэ. Павел, Олимпиада иннигэр тустууктарга барыларыгар буолбутунан, Кисловодскайга буолбут сүрүн сборга бэлэмиэ да сылайа дьарыктаныа, ол онугар бүтэһик сборга биллэр чэпчэкитик, организма сылайыыттан тахсарыттан көрөн дьарыктанан мунутуур спортивнай турукка киирэҕэ. Биллэрин курдук, Павел функциональнай бэлэмин тупсарыынар, бэйэтин өһөрөр албастарын чочуйар. Ол курдук, Олимпиада иннинэ тиминэхтик тустарга, утарылаһааччытын түөрэтиннэтэргэ, атахтан албастааһынтан уттэйдик көмүскэнэргэ, утары албаска киллэрэргэ, атахтаан барыы сатаан охторорго, ыраҕаһыы, бэйэтин таблицатын, партерга «Марьялаан эргитиитин», наваттарын о.д.а. албастарын былдьаһыыттаах улахан утарылаһаллаах, үрдүк нервнэй күргүүлээх түгэннэргэ көһүүтүк онгорорго үөлэлэр. Павел дьарыкка бэриллэр тренердэр уонсан сорудахтарын бэйэтин тустар стилигэр, тактикатыгар, техникатыгар уонна түбэһиннэрэн дьарыктанарынан уратылаах. Олимпийскай сбордар Сочига, Кисловодскайга буолан бүттүлэр. Тиһэх Минскэйгэ Стайки диэн олимпийскай базаҕа от ыйын 6 күнүттэн саҕаланыыта. Кэнгэ тустуу Олимпиадаҕа АКСК (ЦСКА) спортивнай дыбарыаһыгар от ыйын 27 күнүттэн саҕалаан барыта биэс күн барыа. 48 килограмма 27—29 чыыһылаларга, оттон 74 килограммнаахтар тустуу от ыйын 28—30 күннэригэр буолуо. Буолан аасыт олимпийскай сбордарга 48 килограмма биһиги биир дойдулаахтарбыт Алексей Диодоров, Иннокентий Зырянов, Егор Старостин сырыттылар.

Олимпиада кобуөргэр кытта кэлээччилэр састааннара, сорох дойдулар кэлбэттэрин үрдүнэн, күүстээх буолуоҕа.

«Түөрт уон аҕыс килограмм ыйааһыныгар кэлээччилэртэн саамай күүстээхтэрэ Болгария бөҕөһө Иорданов буолуохтааҕын специалистар сабаҕалыыллар. Биһиги хамаандабыт бөҕөһө бу бөҕөстүүн көрсүһүүтэ элбэҕи быһаарыа. Ол эрээри Иорданов, төһө да кыахтааҕын иһин, биһиги дьоммутун кыайар шанса кыра.

Сэттэ уон түөрт килограмм ыйааһыныгар Европа чемпиона Д. Карабин (Чехословакия), А. Ананьев (Болгария), Х. Даваадан (Монголия), Штайнгребер (ГДР), К. Ристов (Югославия), Р. Жигальскай (Польша) үрдүк таһымнаах тустууктарынан билдэллэр.

Ол гынан, биһиги тустууктарбыт хамаандалан түмүктэрэ үрдүк буоларыгар эрэл улахан.

Д. П. КОРКИН,
ССРС үтүөлээх тренерэ.

(«Саҥа олох» хаһыат 1980 сыл от ыйын 7 күнүнээҕи №-риттэн).

КҮНДҮ ДОЙДУМ ЧУРАПЧЫ

Дмитрий Коркиҥҥа, Павел Пинигиҥҥэ ан...

Оҕо саайым таптала—
Күннээх дойдум Чурапчы,
Истиҥ нэйин анала
Ситэр сирэ Чурапчы.

Үөрүү-көтүү түһүлгэ
Түмсэр сирэ—Чурапчы,
Саха аатын киэркэтэ
Сурах ыытар—Чурапчы.

Тустуук дьону үөрэтэ
Коркин аата—Чурапчы,
Сатал, уоппут түмүгэ
Көстөн ааһар—Чурапчы.

Павел күүһэ хайҕаныа,
Тустуук уола—Чурапчы,
Омук дьонун кыайбыта
Албан аата—Чурапчы.

Күүстээх, быһый түмүгэ,
Үүнэн иһэр—Чурапчы.
Кыахтаах ычча... элбээтэ,
Бэлиэ суоллаах—Чурапчы.

Чарын У...

КОРКИННЫЫН МАНГНАЙГЫ КӨРСҮҺҮҮМ

«... Түспүт ыалбыттан сураһан, уолаттар эрчи... сирдэригэр бардым. Оскуола көрүдүөрүн мунн... аҕыйах гимнастическай, сороҕо отунан сымал... мааттарга уолаттар эрчиллэн буллумахтаһаллар.

Арай күөх тренировочнай көстүүмнээх, кэм... лын курдук көрүҥнээх киһи дьаһайар. Тута Корк... нара бу буолааҕа диэн сэрэйдим. Киһим мин ... эрчиллэ тустэ да, уоттаах хараҕынан тобулу ... баран утары хааман кэллэ: «Доробо, доҕор, ... Сибиряковкун дуу?»—диэтэ. Бэркэ кыбыстан ... турар киһи, нэһиилэ: «Мин»,—диэтим. Куобах ... һэбин уһулла, соммун бэйэм уһуллум, онтон ... хыбын уһулларан, чинчийэн көрөр киһи буолл... лачча эргитэ сылдьан көрдө. Былчыҥнарбын ... халлата, ол кэннэ кэмиһэ—кэпсэҕэ: «Дьэ, 70 ... грамнаах ыйааһыныгар тустааччыбыт суох эт... бэйэҥ кэлэн биэрдиҥ. Аны 25 хонуктаах респуб... чемпионата буолар, онно бэлэмнэнэ бар...

Ити 1956 сыл ахсынньы 20 күнүгэр эт... Бу ... мин аан маҥнай көҥүл тустууга эрчиллэ кэлбит... иннибэр саҥа суол аһыллыбыта.

(ССРС спордун маастара Максим СИБИРЯКОВ а... тылыттан).

ИТЭҔЭЛИН ТОЛОРБУТУМ

МИНТЭРЭЙДИИН БИИРГЭ ҮӨРЭММИППИТ

1948 сыллаахха балаҕан ыйын 1 күнүгэр мин бэрт бөрөстүөй таҥастаах-саптаах Минтэрэй Коркины Дьокуускай куорат 2 №-дээх орто оскуолатыгар аан бастаан көрбүтүм. Мин Чурапчыттан Дириҥ детдомуттан киирбитим, кини хотуттан кэлбит этэ. Роман Михайлович Боскачин диэн биһиги бары куттанар суостаах-суодаллаах эҕэрэ тулалайахтары аһыныар амарах сүрэхтээх директордаах этибит. Эргэ баһаар таһыгар турар икки этээстээх мас оскуолаҕа ахсыстар үс кылааһынан үөрэммиппит. Куорат иккис остолобуойугар аһыырбыт. Орон таҥаһа-саба, таҥаспыт—барыта харчыланыбыта, аспытыгар да сор буолар быһылаахпыт. Урукку тыа хаһаайыстыбатын техникумун икки этээстээх эргэ уопсайыгар (Анна үрдүгэр турара) аар уолаттар олорбуппут. Иннокентий... республикаҕа биллиилээх актрисаны Василий Лукич Сенькин этэ. Кини гимнастикаҕа өчүөттээн биллэрэ да, биирдэ да, биһиэхэ көрдөрбөтөҕө.

Уус-Алдантан кэлбит, биһиги иккибит саҕа ыйааһыннаах Баһылай Румянцев диэн доҕуобай уоллаахпыт. Киһибит аҕар атаҕар уочаратынан түһэ сатыыбыт да, кыайан охторбоппут. Баһылайбытын көрө астынабыт, дуоһуйабыт, иннибитигэр укта сылдьабыт. Кэлин Василий Румянцев, бары билэрбит курдук, дьиҥнээх саха бухатыыра буолбута.

Биирдэ күһүн үс кылаас уолаттарыгар физкультура уруога биирдэ буолла. Учууталбыт Степан Петров Күөх Хонуута сүүрдэн киллэрдэ. Онно көрбүппүт соҕотох турник турар. Бары тардыммыбыт. Минтэрэй Коркин сүүрбэ сэттэтэ тардынан бастаата. Бары соҕүбүт, болҕомтобутун сонно тута бэйэтигэр тардан, кинибитин аны чинчийэр буоллубут. Арай көрдөхпүтүнэ Минтэрэйбит куруук үөрэ-көтө сылдьар, барытын дьэҥкэлиир, биир сиргэ табан турбат, мөхсөртөхсөр, эргичиҥниир, тардыалаһар-анньыалаһар, үрдүбүтүгэр түһэр, куотан молохочуйар. Ньаньэ гынан, ордук саараабыннытын суох онордо, кими да бэйэтигэр утары туруорбата, бэйэ киһитэ буолла. Хаа... рыбытыттан ордук тииһэрин-таһарын иһин «Ко... хочуйар» диэн таптаан ааттаатыбыт. Аны саҥат... Минтэрэй Коркин улуу дьылалаҕа эрдэттэн ... ойо-сааната өрүкүйбүт, этэ-хаана кыдьыгырбыт ... һуйбут, ис энергията уһуктубут эбит. Улуу ... хоту көһүүттэн тыыннаах эргиллэн дьылаҕ... таммыт, үөрэх сырдык ааргыгар үктэнэн ... дьолломмут бастакы ис, тас мөрсүөн ...

...1951 сыллаахха уон кылааһы бүтэрдэбит. Ор... бут бары дьиэ-дьиэлэригэр тарҕастылар. Арай ... тэрэй биһикки куоракка хааллыбыт. Араас ... рытын улэлээтибит: ыалларга мас да ... буордарын да абырахтыыбыт, буор да ... йыны быһа Пугачев уулуссаҕа уопсай... Күһүн тиийэн кэллэ. Үөрэнээччилэр биһи... хоско утуруйэн истилэр. Кэлин ... кыраҕас мунньугар тахсарга күһэл... дьирэйбит утуйар таҥастаахпыт, ... Хаана да бэрэр сирбит суох. Онтон ... ыгырдылар. Наһаа үөрдүм. Минтэрэйбинин ... һаайдаһан араҕыстыбыт, киһим көрүдүөр ...

КҮҮС-УОХ, ДЬУЛУУР ЭҤЭРДЭҺЭРЭ

УЧУУТАЛГЫТЫН УТУМНААҤ

Дмитрий Петрович аҕардас тустуунан эрэ мунгурданнат этэ. Бэйэтэ учууталлаабыт уонна тустуунан дьарыктаммыттар бары спордунан барбаттарын билэр буолан, үөрэҕи спордуу кытта тэҥҥэ тутара. Ол оскуолаҕа маннык бэрээдэги олохтообутуттан да кэс...

...бастакытынан, тустуу дьарыгар үөрэнээччилэри 8 чаастан киирэ илара. Оҕо саамай сибиэһэй, таһаарыылаах күүһүн үөрэххэ аныыра. Сарсыарда 9 чаас... күнүс 2 чаас 40 мүнүүтэҕэ диэри—уруоктар. 5 ...уолаахтар 1 чаас 45 мүнүүтэҕэ бүтэллэрэ.

Иккиһинэн, дьарыкка тиийдэхтэринэ, бастакы ыйытыылара: «Хайа, үөрэх хайдаҕый?»—диэн буолара. Ол... ...тлук-халык буолбуту иэ дьиҥин быһаарсан, куһаҕан сыананы көннөрөргө үлэ ыыталлара, сороҕор ...тута учебник аҕалтаран, саалаҕа олордон эрэ ...тарын буоларын көрүллэрэ.

Үсүһүнэн, күрэхтэһиигэ күһаҕан сыаналаахы кыайбат бэрээдэги олохтообута. Эрдэттэн кимиэхэ күрэхтэһиигэ барыахтаахтарын иһинниэктэн, оскуола бирэ ыйааһыныгар иккилии, үстүү оҕону быралаан билэрэрэ. Ол аата, учууталлар ...бэрэмтэҕэ ылан, ыйыта, сыаналыы сатыахтаахтар. Оҕолор да оннно дьулуһуулара күүстээх буолара. Күрэхтэһии эрэ иннинэ кылаас сы...аалыттан ...тар сыаналарын үстүү уонна ...сыаналарыгар салайтаран кимиэхэ күрэхтэһиигэ барааччара быһаралара. Маннык дьаһал туттук үөрэххэ сыһыаны тосту тупсарара, учууталлар абыранара, оскуола бүттүүтэ сүүйэрэ.

Төрдүһүнэн, үһүн кэмигэ сбииэ-эмин бары түбэлтэтигэр хас биирдии күрүөһэччитэ ...сыларыгар предметниктэртэн ...урахх бириллии олохтообута. Бараччы учебниктарын илдьэ барара, кыаллар буолдаҕына, ол ...кэ тустуук ...уокка сылдьаан үөрэҕин куоттарбатын тэрийэрэ. Күрэхтэһиитэн эргиллэн, үөрэнээччи ...ачет туттарара, ...эх темаларын өйдөтүүтүн буолара. Ииньэ гынан, ...билиититэр ...ахан көтүтэн (пробел) тахсыбат. Итиниэх ...ба баар буолан, улахан тустуукэр бары ...эйдиэк үөрэхтэрэ, үөрэх, билии-көрүү ...эй дьоҕур ...стаҕа да туһалааҕа көстөр тахсыбыта. Улуу тренер кэмигэр оҕолор бары ...ээтэ үөрэхтэрин ...аабыттара, үрдүк үөрэхтээх ...циалист буолан ...ор бары араҥатыгар ситиһиилээхтик үлэлии сылдьаллар.

Дмитрий Петрович киэҥ далааһыннаах өйө-санаата, айылгытыттан эйэҕэс дууһата коллегаларын да ...уга хааларбатаҕа, киһилэргэ мэлдьи күүс-көмө буолара. Киһи бириэмэ булан киһи аайы бэрэбэттэтин уурар уратылааҕа. Саха оҕотун дэгиттэр сайыннарар туһугар тугун да, олоҥхоҕор дорууннатын да, харыстаабатаҕа.

Д. П. Коркин сэрии уонна ол кэмиэнээҕи эрэй ...ардээх, кыһалҕалаах олоҕо, кэлин сөҕүмэр ситиһиигэ киһи барахсан ис сүрэҕиттэн ылыннаҕына ...арытын кыайыан, ситиһиэн сөбүн иэ-бодо ...орор, иннигэр ыҥыраар.

Тустуу эйгэтигэр үлэлии сылдьар специалистарга ...ит үлэҕитигэр-хамнаскытыгар, учууталгытын ...аан, уратылаах опытын ымпыгар-чымпыгар ...иан, уратылаах опытын ...туһана сатыыргытыгар, киниэхэ курдук бэринниилээх үлэһит буоларгытыгар баҕарыам этэ.

Сергей СТАРОСТИН,
педагогическай үлэ ветерана.

Д. П. Коркины кытта 1964 сыллаахха Чурапчыга бастаан спортивнай оскуола аһыллыаҕыттан 1972 сыл күһүнүгэр диэри лаппа чугастык алтыспытым. Дмитрий Петрович миигин Чурапчыга Кытаанах орто оскуолатыгар алтыс кылааска үөрэнэ сырыттахпына киллэрбитэ. Спортивнай оскуолаҕа үөрэххэ ылыллар дьон этэ.

Ити 1964 сылга Токиотааҕы Олимпийскай оонньууларга Д. П. Коркин уонна спортивнай журналист Н. С. Кычкин турист быһыытынан сылдьан кэлбиттэрэ. Онно аан дойду аатырбыт тустууктарын күөн көрсүһүүлэрин көрбүттэрэ. Дмитрий Петрович ордук японец Ватанабе, турок Айик тустарынан наһаа соҕотон, астынан кэпсиирэ, киниэр туттар албастарын-приемнарын элбэхтик үөрэппитэ. Олимпийскай оонньуулар спорка саамай үрдүк чинчаал буолалларынан, билигин санаатахха, тренербит оччолортон сахалар хаһан эрэ Олимпиадаҕа кыттыахтарын уонна доксо олимпийскай медалы ылыахтарын сөбүн итэҕэйэн, туруутан кэлбит быһыылааах эбит.

Киниэ тренерской үлэтигэр тустуу техникатын, тактикатын, дьарыктанар оҕолор эттэрин-хааннарын сайдыытын (физиологиятын) наукаҕа олоҕуран наһаа дириҥник үөрэппит киһи буолар. Ону үлэтин хайыс хатыгар практическайдык туттар этэ. Ол курдук, тустууга аналлаах котоҕор-тардар, былчыҥнары сайыннарар, бэйэбит усулуобуйабытыгар сөп түбэһэр араас спортивнай снарядтары туттубута. Маһынан, тимиринэн эрчиллэр стандартнайа суох снарядтары оҥолорунан уонна снаряды идэлээх Т. Дьачковскай көмөтүнэн бэйэтэ айан оҥорторбута. Кэлин бу снарядтар эбии чочулла, сайыннарыллан элбээбиттэрэ. Тустуу приемнарыгар туттуллар хамсаныылары туһунан анал снарядтаммыттара.

Билиҥҥи, оччотооҕу дьарыктаммыт уолаттары тустуунан күүскэ үлүһүйэммит. Дмитрий Петрович кыаттарыах характерыгар, ирдэбиллээр үөрэнээччини ...ахтан сатарбата кытаанах сокуон ...олохтохон. Ол кэлин спортивнай олохпутугар бэйэбит оло... нутугар да улахан оскуоланан буолбута.

Дмитрий Петрович тренер быһыытынан биир уратытынан элбэҕи суруйар, бэлиэтэнэр уонна хас тустуу, күрэхтэһии кэнниттэн хайаан да анализ оҥортороон суруйтаран ылан ааҕар буолара, сороҕор хос-хос ырыттарара, бу кэлин санаатахха, улахан туһалаах эбит.

Киниэ ардыгар тустуу туһунан наһаа аһыллан кэп...

ОЛОХПУТУГАР КИЭҤ ААРТЫГЫ АСПЫТА

...спир уонна кэхсэтэр үгэстээҕэ. Миигин оскуоланы бүтэрбиппин кэннигтэн бэйэтигэр хааллараан тренеринэн үлэлээнниттэ, ...ичийэн туһуннарар баҕалаах этэ да, тобоһөр ...ыт эчэйиим бэргээн улахан дьарыктан тохтообутум. Онон баара-эрэ 22 саастаахпар улахан тустуу ...раайарга күһэллибитим.

Дмитрий Петрович бэйэтин иитэн таһаарбыт тустуукдарыгар—одор дьиҥнэ олоххо эрэллээх үтээн бэрбит күндү киһибит. Сүрдээх тыйыс усулуобуйалаах дойдуттан аан дойдуга тиийэ билэр ааттары таһаарарга күүскэ да үлэлээн аасыыт эбит. Билигин син саҥаара быһыытыйан баран саннаан көрдөххө, киниэ ...оҕо буолан эрчиллэн аасыыт, үөрэммит кэмнэрин ...бэс да үтүө кэмнэр эбит. Оччотооҕу тыа нэһилиэктэрин муҥкук оҕолорун иитэн-үөрэтэн киэҥ аартыкка таһаарбыт, үөрэхтээх дьон буолуубуттутар ...эйин охсубут—киниэ. Саха айылгыттан айыллыбыт кыахтарын, уратыларын учуоттаан, үөрэтэн, ...уоха сөптөөх методиканан салайтаран үлэлээбит улэтэ үйэлэргэ холобур буола туруо диэн саныыбын.

Билиҥҥи тустуу сайдыытыгар Дмитрий Петрович үлэлээбит методикатын, киниэ хааларбыт баай айар архивын научнайдык сыһыаннаһан ырытан, чинчийэн хас биирдии тренер туһанар гына методическай пособиелары оҥорор киһи наһаа туһалаах итиэннэ Дмитрий Петровичка сүдьээх улахан кэриэстэбил буолуох этэ.

Семен МОРФУНОВ, тренер.

...Д. П. Коркин тустуу техникатыгар, тактикатыгар сыһыаннаах элбэх саҥа киллэриилэри оҥорбута. Мин Дмитрий Петровичка дьарыктаммахпыттан тустан бүтүөхпэр диэри киниэ үөрэппит тактикатын туттар этим. Миэхэ үөрэппит техникатын торүттэрэ, сүрүннэрэ, бары хаалбыттара. Кыра деталлары эрэ уларыйталаабыттара. Коркин тактиката, методиката, психологическай бэлэмнэниитин араас көрүҥнэрэ, тустаачылары настройкалааһына, уустук албастара, ыйааһынын туһарыныга, спортивнай форманы эр илдьэ сылдьыыга, физическай хаачестибаларыттан уонна саастарыттан көрөн боҕоторго сөптөөх дьарыктара билигин саҥардыы үөрэтиллэн эрэллэр. Ити проблемалары Дмитрий Петрович ол ааспыт сылларгтан олус сөпкө учуоттаан үлэлээбитэ.

Тустуу сайдыытын бириэмэтигэр хас да сыл уруттуу сылдьыбыт улуу тренертэн Дмитрий Петровичтан мин тустуук уонна киһи быһыытынан элбэҕи туһаммытым—диэтум.

Роман ДМИТРИЕВ,
ССРС үтүөлээх тренерэ, спорт үтүөлээх маастара, Олимпийскай чемпион.

...ыгар тураҥ хаалбыта... Кэлин Лесной оскуолаҕа ...оччинаэ кэпсэтэн барбыт этэ. Ноҕуо сылыгар Мин...рий Коркин Ленинградтааҕы Герцен аатынан пединститукка киирбит үһү диэн истибитим.

Д. П. КОРКИН БИИРГЭ ҮЛЭЛЭЭБИТИМ

1965—1966 сс. үөрэх дьылыгар мин, Дмитрий ...рович кордоһүүтүнэн толорон, Чурапчы орто оскуо...тын интернатыгар районо бирикээһинэн үлэҕэ киирбитим. Бу интернакка республика уонтан тахса оройуоннартан барыта 60 тустуук оҕо икки корпуһунан олорбута. Интернакка мин сэбиэдиссэй уонна иитээччи солбуйааччы ...иннэстэрин толорбутум. Оскуола мастарыскыатын сыһыары (5 х 5 м) тустуу дьиэтэ тутуллубута. ...олор күнүһүн оскуолаҕа үөрэнэ-үөрэнэ киэһэтин ...р тустан, дьарыктанан тахсаллара. Билиҥҥи орто ...оскуолаҕа оробоспокко. бэйэбит тусна спортивнай оскуолаҕа оруоспокко, бэйэбит тусна спортивнай оскуола диэн ааттаарбыт. Дмитрий Петрович миигин: «...орт-оскуола директора буолаҕын»,—диирэ. Саҥа тэриллибит спортивнай оскуолаҕа дьиэлэрит...ан сылдьан тустууга дьарыктаммыттара Вячеслав Карпов, Прокопий Шестаков, Петр Калачев, Петр Шестаков. Интернакка олорбут тустууктар: Чурапчыттан Николай Спицев, Афанасий Матвеев, Сергей Лыткин, Роман Неустроев, Николай Кардашевскай, Семен Морфунов, Харлампий Туринин, Гавриил Макаров, Егор Пудов уо. д. а., Тааттаттан Владимир Андросов, Владимир Ефимов, Велимир Винокуров, Роман Шамаев, Амматтан Николай Захаров, Василий Уваров, Садот Стручков, Василий Александров, Руслан Дьячковскай, Өлүөхүмэттэн Егор Корнилов, Мэҥэ-Хаҥаластан Петр Жирков, Сунтаартан Илья Тимофеев, Абыйтан Виктор Охлопков, Булуҥттэн Гавриил Романов, Кэбээйиттэн Петр Семенов, Верхоянскайтан Щербаралн уо. д. а. Маны таһынан дьарыкка сылдьыбыттара республика биллиилээх тустууктара Сидор Попов, Федор Эверстов, Федор Винокуров, Василий Шадрин. Онон бастакы спорт-оскуола, Москваттан дьаһала суох, Дмитрий Коркин бэйэтин дьулуурунан, олохтоох дьаһалта үтүө өйөбүлүнэн Чурапчы орто оскуолатын баазатыгар (директора Г. Д. Ефимов) төрүт акылаат ууруллан ити курдук саҕаламмыта, тэриллибитэ.

1966—1967 сс. үөрэх дьылыгар спорт-оскуола бэйэтин тутуулары кытта интернат-оскуолаҕа көһөн тахсыбыта. 1966 ахсынньы 9 күнүгэр РСФСР Үөрэҕин министерствотын бирикээһинэн С. А. Новгородов аатынан интернат-оскуола баазатыгар Чурапчытааҕы оҕо спортивнай оскуолата сокуоннайдык аһыллыбыта. Икки отделение үлэлээбитэ. ТУСТУУГА. Старшай тренер Коркин Дмитрий Петрович, тренер Лыткин Сергей Васильевич (иитээччи штатыгар), тренер Романов Станислав Семенович (завхоз штатыгар), тренер Кардашевскай Николай Николаевич (физрук штатыгар). ТЕННИСКЭ. Старшай тренер Захаров Василий Петрович, тренер Догордуров Александр Михайлович. Мин бу саҥа спорт-оскуолаҕа директор дуоһунаһыгар уонна иитээччи быһыытынан үлэлээбитим.

Д. П. Коркин биһиэхэ ардыбытыгар кистэлэҥ диэн суох буолара. Мин киниэхэ саамай итэҕэллээх киһитэ, сүбэһитэ этим. Улуу киһи олоҕун оҥостор кэмнэригэр киниэ миэхэ ити улахан итэҕэлин, оттон мин киниэхэ доҕордуу иэспин толорбутум.

(Спортивнай оскуола бастакы директора Егор Иннокентьевич ГАБЫШЕВ ахтыытыттан).

МАННА ҮӨРЭНЭР, ҮЛЭЛИИР—ҮРДҮК ЧИЭС, ЭППИЭТИНЭС

(Бүтүүтэ. Иннин 1 стр. көр).

УЧИЛИЩЕ ОЛОҔУТТАН. 1994 сыллаахха оскуола быт базатыгар физкультура учууталларын бэлэмниир сыллаах 1 №-дээх Дьокуускайдааҕы педучилище филиала аһыллыбыта. Былырыын бастакы выпуска пиктарын таһааран, кинилэртэн үксүлэрэ анаммыт оскуолаларыгар, төрүттэлэригэр үлэлии сылдьаллар. Бу училище төрүттэммиттэн кылгас кэмҥэ үөрэтэр методическай, материальнай-техническай өттүнэн уонна кадрдарынан хааччыллыыта. Сылын ахсын кини уонна туттарсааччы ахсаана элбээн иһэр, бу үөрэх интэ туттарсааччы комиссияҕа биир миэстэҕэ ортотунан түөртүү абитуриент этэ.

Студеннар спортивнай маастарыстыбаларын 5 сыл үөрэнэллэр. Ол курдук, тустууга, сүүрүүгэ, ааныыр үөрэтэллэр. Ол курдук, тустууга, сүүрүүгэ, лааннан спортивнай оонньууларга (волейбол), дуобакка уонна национальнай күрэхтэргэ (мас тардыһыыта, ыстаныылар) дьарыктанан күһаҕана суох түмүктэри ааллыыллар. Училищеҕа үөрэнэр сылларыгар спорт маастарын нуорматын дуобакка Гаврил Колесов, Вадим Кычкиннар, Стас Контоев, оҕусилиий уонна Николай Кычкиннар, Стас Контоев, оҕусилий уонна мас тардыһыытыгар Иван Попсеев толорбуттара.

Кыргыттар волейболга хамаандалара I-гы спортивнай оонньууларга I, СахаВА суперфиналыгар 1997 сыллаахха I, 1998 сыллаахха II миэстэ буолары ситистилэр.

1996 сыл саһыгар студеннар бэйэлэрин күүстэринэн 5 хостоох, 30 миэстэлээх олорор дьиэ үлэҕэ киирбитэ. 1997 сыл күһүнүттэн саҥа үөрэнэр корпуска үөрэх ыытыллар.

Бүгүҥҥи оскуолабыт өссө атыттартан уратыта кини интернаттааҕа буолар. Республика хас да улууһуттан, бэйэбит улуустут нэһилиэктэриттэн барыта 180 оҕо 2 корпуһунан олороллор. Кинилэр тустарыгар комендант, 17 иитээччи, 6 иитээччи күннэри-түүннэри кэмелэһээччитэ, 2 вахтер, 4 сууйааччы кыһаллан үлэлииллэр. Дойдуларыттан, дьонноруттан «үөрэх-тэх, спортсмен дьон буолуохпут этэ» диэн тэлэһийэ сылдьар оҕолорго истиҥ иһэлии, амарах аҕалара сыһыаннарынан күүс-күөх, өйөбүл буолаллар.

Хас биирдии оҕо ис кыаҕын, иитэриитин, дьоҕурун учуоттаан, олоххо бэлэмниэх кииһи иитэн таһаарар сыалтан Н. Н. Урванцев салайааччылаах эстетическэй киин 1995 сылтан тэрийэн үлэлиир. Вокальнай куруһуок оҕолоруттан Клара Егорова «Хотугу сулус—97» республикатааҕы конкурс икки төгүллээх лауреатынан, «Музыкальнай таммахтар» ырыа конкурсун кыайыылааҕынан буолбута. Любомира Захарова «Хотугу сулус—97» дипломанын, «Күнчээнэ» вокальнай квартет «Музыкальнай таммахтар» конкурс кыайыылааҕын ааттарын ылбыттара. «Сулусчаан» вокальнай ансамбль дипломант буолбута.

Үөрэтэр-үлэлэтэр мастарыскылай 1994 сылтан үлэлиир. Мастан уһаныы куруһуога үс хайысханан оҕолору дьарыктыыр. Оҕолор психологическай наука доктора, профессор, СР үөрэҕириитин туйгуна А. П. Оконешникова быраабылагынан оҥоһуллубут программаны олоххо киллэрэргэ үлэлэһэн, оҕо оонньуурдарын, спортивнай инвентарь оҥоһуктарын үөрэх тэриллэлэригэр оҥорон биэрдилэр.

«Сахаайа» иис куруһуога (сал. Попова А. Н.) оҕону кыра кылаастан инстэнэргэ үөрэтэр. Хатар сымнаҕас оонньуурдары оҥорорго, бииһинэргэ уо. д. а. үөрэнэллэр.

1995 сылтан оскуола оҕолорун телевизорга уһуйар сыллаах «Эрчим» телестудия тэриллибитэ. Билиҥҥи студия аатын уларытан «Чэчир» буолла. Бу студияҕа дьарыктанар оҕолор билиҥҥи сыл бэхтээхтүк кытталлар. «Чэчир» видеокамерата да оскуола иһинэн ыытыллар бары дьаһаллар, республика спортивнай олоҕун тустарынан бэйэлэрин кордорон, биһирэбил тылларын истэллэр.

Д. П. Коркин оскуолатыгар үөрэнэр үлэлиир биир өттүнэн—улахан чиэс, иккис өттүнэн—улахан эппиэтинэс. Маны таба өйдөөн, хас биирдии учуутал, тренер, иитээччи, тех-үлэһит үөрэнээччи туох баар күүстэрин-кыахтарын ыылларын ууран үлэлииллэр, үөрэнэллэр.

КҮНДҮ БИИР ДОЙДУЛААХТАРБЫТ, ЫАЛДЬЫТТАРБЫТ, эһигини Чурапчы улууһа бүттүүн туттар киһибит Дмитрий Петрович Коркин үөрэҕин йүнэн спортивнай оскуола коллектива эһигини уонна алтынньы 15—18 күннэригэр бу корпуһу дааттаҕа анаан ыытыллар бары дьаһаллары актыыбынай кыттыыны ыларгытыгар ыҥырабыт.

М. Д. ГУЛЯЕВ,

Д. П. Коркин аатынан Чурапчытааҕы республиканскай спортивнай орто интернат-оскуола директора.

Эҕэрдэлиибит!

Күндү сиэстэрбит, улахан дьиэ кэргэн амарах ийэтэ Болтоҥо уһуйааныгар иитээччи Инна Викторовна МЕСТНИКОВА Нина Викторовнаны үйэ аҥарынан үөрүүлээх үбүлүөйүнэн итиитик эҕэрдэлиибит.

Күндү киһибитигэр. Эйиэхэ, нарын сибэкки сиэмэ тылынан эҕэрдэ тиэрдэбит. Күн сиригэр баар бары үчүгэйи баҕарабыт. Кырдьары билиммэккэ, марыаны ыалдьыбакка, уһун дьоллоохтук олор диэн алгыспытын тиэрдэбит.

Болтоҥоттон аймахтарыгыт Лыткиннар, Сиссинэр, Лебедевтэр. Чурапчыттан балтыгыт Лидия. Местниковтар. Пермяковтар. Чыаппараттан Поповтар Дьокуускайтан Поповтар.

х х х

Күндү кэргэммин, аҕабытын, бырааппытын, убайбытын, «Агропромстрой» АО үлэһитин МЕСТНИКОВ Афанасий Яковлевиһы 55 саастаах төрөөбүт күнүнэн итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит.

Бары үчүгэйи, кырдьары билиммэккэ, ыарыыга ылларбакка, уһун дьоллоохтук олор диэн алгыспытын тиэрдэбит.

Кэргэнниг, оҕолоруг, Болтоҥоттон аймахтарыг Местниковтар, Лыткиннар, Сиссинэр, Лебедевтэр. Чыаппараттан Поповтар, Хатылыттан Кривошапкиннар, Филипповтар.

х х х

Күндүтүк саныыр таайбытын, Чакыр нэһилиэгин олохтооҕун ЛЕБЕДЕВ Иннокентий Константиновиһы 60 сааһын туолбуккунан эҕэрдэлиибит.

Биһиэхэ ахсаабат кыһамньыҥ, үтүө сүбэҥ-амаҥ, биһигитин иһин барҕа махталбытын тиэрдэбит. Эйигинэн киэн туттабыт, холобур оҥостубут.

Чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, сүрэҕиҥ сылааһынан, сүбэҕинэн-амаҕынан өйөбүл буолан уһунник дьоллоохтук олороргор баҕарабыт.

Сиэннэриҥ Алексеевтар, Толстоуховтар, эдьиий-дэрэ Елена.

СҮТҮКТЭННИБИТ

Кугастаах маҥан тыһы тыһаҕас сүттэ, мооньугар быалаах, кутуругун эмиэ хаппыыһыннаах. Ким көрбүт, билэр Чурапчы сал. Ленин уул. 73 №-гэр Сивцев Леонид Алексеевичка 22-178 телефонунан, баһаалыста, биллэрэргитигэр көрдөһөбүт.

х х х

Хара саадьаҕай, аһаҕастардаах, атахтарыгар маҥаннардаах, кутуругун эмиэ маҥан тыһы тыһаҕас сүттэ. Ким хайа баарын билэр, көрбүттэр 21-436 телефонунан биллэрэргитигэр көрдөһөбүт.

х х х

Сырдык кугас, сымыыттаах тыһаҕас сүттэ. Ким көрбүт Чурапчы сал. Эрилик Эристиин пер. 12 №-гэр эбэтэр 21-639 тел. биллэрэргитигэр көрдөһөбүт.

БИЛЛЭРИИЛЭР

Буойунаҕа сүөһүнү өлөрүү саҕаламмытынан, сүөһүнү ветеринарнай экспертизалааһын бэрээдэгэ:

1. Сүөһүлээхтэр бары сүөһүлэригэр саасккы хааннааһын, прививкалааһыны уонна вакцинациялары барбытын туоһулуур ветсправканы олохтоох ветучасток специалиһыттан ылан баран, улуустааҕы ветуправлениеттан ветеринарнай сертификаты ылаҕыт (сертификат төлөбүрдээх).
2. Хаһаайыттар сүөһүлэрин буойунаҕа аҕалан ветеринары ыҥыран уопсай туруктарын көрдөрөҕүт.
3. Искэннээх, баастаах, уопсай туруктара мөлтөх сүөһүлээхтэр өлөрүлүбүттүн кэннэ ветеринарга көрдөрөҕүт.
4. Туберкулезка положительнай реакциялаах сүөһүлээхтэр сүөһүлэргитин тиһэх уочарат өлөртөрө киллэрэҕит.
5. Ыйааннааһын кэмигэр эккитин көрөн сертификаттары бэрэбиэркэлээһин ыытыллар.

Ветинспекция.

х х х

Сбербанк 5048 №-дээх Чурапчытааҕы отделениетын үлэлиир бириэмэтэ уларыйда. Сарсыарда 10 чаастан киэһэ 6 чааска диэри үлэлиир. Эбиэтэ 1 чаастан 3 чааска диэри. Өрөбүлэ—субуота, баскыһыанньа.

Администрация.

СҮТҮКТЭННИБИТ

Сырдык кугас, арҕаһыгар маҥаннаах, муоһугар «С» буукуба бэлиэлээх оҕус тиҥэһэ сүттэ. Ким көрбүт, билэр Мугудайга 27-627 уонна Чурапчы сал. 21-466 телефоннарга биллэрэргитигэр көрдөһөбүт.

х х х

Кугас маҥаас, 9 саастаах ынах сүттэ. Маҥана баһыйбыт кугас, бас быалаах оҕус ньирэйдээх. Кииплэри кытта өрүөстээх, күрүҥ дьүһүннээх аттаммыт оҕус тыһаҕас сылдьар. Ким көрбүт Чурапчы сал. Советскай уул. 15 №-гэр эбэтэр 21-621 (үлэ кэмигэр), 21-079 тел. Никитин С. И. биллэрэргитигэр көрдөһөбүт.

Колхознай тутуу ветерана, Сылаҥ нэһилиэгин Уһун Күөл бөһүөлэгин олохтооҕо

СИВЦЕВА Евдокия Михайловна

өлбүтүнэн дириҥ кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

—Биир үлэлиир үлэһиттэрбитигэр кыыһыгар учуутал Евдокия Иннокентьевнаҕа, күтүөтүгэр Николай Николаевич Пермяковтарга уолугар Протодьяконов Юрий Иннокентьевичка Сылаҥ орто оскуолатын коллектива.

—Күндүтүк саныыр сиэстэрбит Евдокия Михайловна өлбүтүнэн кэргэнигэр таайдарыгар Иннокентий Семеновичка, оҕолоругар, сиэннэригэр, хос сиэннэригэр Чурапчыттан Шамаевтар, Макаровтар, Афанасьевтар.

АТАСТАҺАБЫН

1985 сыллааҕы, сүүрэ сылдьар, үчүгэй туруктаах УАЗ-ник автомашинаны икки убаһалаах баһаака. Билсэр тел. 23-236.

АТЫЛЫЫБЫТ

4 саастаах уулаах биэни. Сыаната—7 тыһ. солкуобай. Билсэр тел. 21-614.

Тыыл, үлэ ветерана, *Октябрьскай Революция, Үлэ Кыһыл Знамята* орденнар кавалера. Дириҥ бөһүөлэгин олохтооҕо

ПЕСТЕРЕВА Александра Николаевна

өлбүтүнэн дириҥ кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

—Эдьиийдэрэ Пестерева Александра Николаевна өлбүтүнэн кэһиилээх олохтоохтору Фекла Ивановна, Степанида Поповаларга, Афанасий, Архип, Акулина Афанасьевна, Мария Егоровна Ивановтарга уонна кинилэр дьиэ кэргэттэригэр, Пестерев Николай Николаевич уонна кини дьиэ кэргэнигэр Хонтоҕо нэһилиэгин дьаһалтата, кырдьаҕастарын сэбиэтэ.

—Эдьиийэ Пестерева Александра Николаевна өлбүтүнэн иитээччилэригэр Хатылаева Акулина Афанасьевнаҕа Д. П. Коркин аатынан Чурапчытааҕы республиканскай спортивнай орто интернат-оскуола XI «в» кылааһын үөрэнээччилэрэ, кинилэр төрөппүттэрэ, учууталлара Д. С. Яковлева.

—Эдьиийэ Александра Николаевна өлбүтүнэн Хатылаева Акулина Афанасьевнаҕа сиэннэригэр Олечкаҕа ыксалаахтара Дьиэкэйдар. Сысолятиннар, С. Н. Захарова.

—Эдьиийэ Александра Николаевна өлбүтүнэн Улуус Мунньаҕын депутатыгар Хатылаева Акулина Афанасьевнаҕа Улуус Мунньаҕа, улуус дьаһалтата.

Тыыл, үлэ ветерана, Чурапчы сэлиэнньэтин олохтооҕо

СТЕПАНОВА Мария Михайловна

өлбүтүнэн дириҥ кутурҕаннарын тиэрдэллэр:

—Терапевт-врачтарга кыыһыгар Степановаҕа Татьяна Павловнаҕа уонна күтүөтүгэр Торокин Николай Егоровичка улуустааҕы киин балыыһа администрацията, профкома, балыыһа коллектива, терапевтическай отделение.

—Чурапчытааҕы киин аптека ветерана, үлэһитэ Степанова Мария Михайловна өлбүтүнэн кэргэннэригэр, кыыһыгар, күтүөтүгэр, сиэннэригэр, аймахтарыгар аптека коллектива.

—Кэргэнигэр Павел Ивановичка, кыыһыгар Татьяна Павловнаҕа, күтүөтүгэр Николай Егоровичка, сиэннэригэр чугас доҕотторо Арыылковтар, Игнатьевтар, М. Осипов.

Редактор Г. Г. ПОПОВ.

НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапча, ул. Карла Маркса, 26 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор—21-332, отделы—21-265, магазин—21-505.

Учредители (соучредители) газеты—Редакция, Администрация улуса, Национальная издательско-полиграфическая компания «Сахаполиграфиздат». Газета издается на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам.

Автор суругар санаата редакция санаатынан маннын сөп түбэһэр буолбатах.